

Тухалаах сүбэлэр

Обуруот аһын хаһааныахха

оргуйбут тыһыны ууһан сайдыыбыт.

- Сүбүөкүлэни, сүбүөкүлэ сэбирдэҕин уонна моркуобу сууйан-сотон баран, былархай тына кырбаан, кыратык тууһаан булкуйабыт. Кыратык сыгыара түһүбүт уонна буорсуйаларынан бакыаттарга кутан тонгоробут. Кыһын миинтэ кутабыт.

ТҮРҮӨП КЭПСЭРЬЭЛЭР

Хашпыахта

- Икки хачаан хашпыастаны сипһыһэ тына кырбыабыт. Икки бодон моркуобу түөркөлүбүт, тууһуубут, булкуйабыт уонна үс дингэрэлтэх баанкаҕа утабыт. Үрдүгэр маринадалан кутабыт, сөрүүн сиртэ уурабыт. Үс хонугуһан ситэр.

Маринад: 3,5 ыстакаан ууга икки остолобуой ньуоска тууһу, биер остолобуой ньуоска саахары, үс лавровай сэбирдэҕи, биэрэс гороһун, адыс устуука гвоздиканы кутан орутабыт, биер остолобуой ньуоска 9 %-наах уксууһу кутабыт.

- Биер хачаан хашпыастаны түөрт муһукууу быһыһылаан кырбыабыт, биер улахан моркуобу уонна биер орто сүбүөкүлэни түөркөлүбүт. Итиэннэ көстүрүүтүгэр халбуу булкуйабыт, үрдүгэр итин маринадалан кутабыт. Сарсыһылар ситэр.

Маринад: Биер дингэрэ ууга 0,5 ыстакаан мас арыһтын, 0,5 ыстакаан саахары, икки улахан ньуоска тууһу, 0,5 ыстакаан 9 %-наах уксууһу, уон олүүсүгэ чочунааҕы кутан орутабыт.



Моркуоп

Сонос тына төгүрүктүү быһыһыабыт моркуобу көстүрүүтүгэр кутан оргуйбут ууга 5 мүнүүтэ сыгыарабыт. Эрдэ бэлэмнэһибит баанкабытыгар биес дыргыт сыгытаах гороһу, икки гвоздиканы, биер лавровай сэбирдэҕи, биер олүү чочунааҕы кутан баран, ол үрдүгэр моркуоптун утабыт, итин маринадалан кутан хашпахтыбыт.

Маринад: Биер дингэрэ ууга биердин остолобуой ньуоска тууһу, саахары орутулар, икки остолобуой ньуоска 9 %-наах уксууһу кутулар.

Помидор

Икки дингэрэлтэх баанкаҕа помидордары кытары алта устуука биэрэс гороһун, биердин лавровай сэбирдэҕи, петруниканы, укуруоп дьөрбөтүн, төгүрүктүү быһыһыабыт миһыһыгэ Болгария биэрэһин, чочунааҕы уонна



икки гвоздиканы утабыт уонна итин маринадалан кутан хашпахтыбыт. Помидору наһаа буспуу буолбааҕа, орто кытарбыты ылабыт, аллара оттүгүн түөрт сиринэн дьөлөбүт, оччоһуна идирийбөт, хайа барбат.

Маринад: биер дингэрэ ууга 1,5 десертной ньуоска тууһу, икки десертной ньуоска саахары орутулар.

Обурсуу

Үс киһэ устатынан эбтэр төгүрүктүү быһыһыабыт обурсууга түөрт остолобуой ньуоска тууһу, биес остолобуой ньуоска саахары, икки лавровай сэбирдэҕи, биэрэһи, кырбаммыт чочунааҕы, биер кыра ньуоска укуруоп сизмэтин, ыстакааны кыһыбыт мас арыһтын, 9 %-наах уксууһу булкуйан, чаас аһаара сыгыарабыт. Симэһинин биэрбитин киһэ баанкаларга кутан хашпахтыбыт. Сүүрбэ мүнүүтэ туруора түһөн баран, таас аһаара ууга ууран, сүүрбөччө мүнүүтэ орутабыт.

Кыһыһы борһ

- Биер орто хачаан хашпыастаны сипһыһэ тына кырбаан, төгүрүк тааска кутан туустаан, сымһаан, сизмэһинэ тахсыар дьэри уонна мүнүүтэ юригэ ньыһыһылар. Чаас аһаара сыгыара түһүлэр, онтон бодон тына түөркөлүбүт моркуобу, сүбүөкүлэни халбуу булкуйулар уонна бакыаттарга буорсуйаанан кутуҕалаан тонгорулар. Кыһын ириэрэ, ыһаарылаан, борһка эбиһилэр.

- Кырбаммыт икки киһэ хашпыастаны, түөркөлүбүт биердин киһэ сүбүөкүлэни, моркуобу, киһэ аһаара луугу булкуйабыт, туустуубут. Улахан көстүрүүтүгэр ыстакаан аһаара мас арыһтын кутан баран, онно сүөкүүбүт уонна булкуйа-булкуйа, орто уоҕа буһарабыт. Хара гороһ, лавровай сэбирдэх эбөбүт. Биер остолобуой ньуоска 9 %-наах уксууһу кутабыт. Сойбутун киһэ бакыаттарга кутан, тонгоробут.

Өйдөөт: Уксууһу маринадала оһохтон таһаарыбыт киһэ кутабыт, баанканы ыһа хашпахтаан, умса ууран, таһаһынан



сабабыт, сарсыһылар сөрүүн сиртэ уурабыт.

Тыһыһа маринада

Ыраастаммыт тыһыһаны кыра лоскуйдарынан кырбаар, тоһо тыһыһа (грамм, киһэ) баар да, соҕо саахары кутулар. Биер чаас туруорулар, оччоһуна симэһинин таһааран, уутуйар. Ону булкуйа-булкуйа орто уоҕа ортулар, ууга бүтүн дьэтир буһубутун киһэ, противестна кумааһы тэһэни, тарҕата кутулар. Духуонкаҕа мөлүөх уоҕа 1,5 чаас туруоран хаһара түһүлэр уонна үрдүгэр саахары таммалаан баран юмһөт хоруонкаһылар ууһаан уурулар.

Отон харайыты

Дьаһыһаах отону амһаарга, бөлхөһөтти уурдахха, улахан тыһыһы түһүр дьэри ууга сүүрөн хаһар. Отон морозилкаҕа утар үчүгэй эрэр, онно микэһини ыларыһан таһаһа суох.

Ити иһин отонунан сирон өһөрөн, үс дингэрэлтэх баанкаларга, кыратык лимон кислотатын эбэн уурдахха, тоһо баһарар уһунук турар. Ыһа баһыһыһаана, муорстаа.



ТЭЛЭЙ, ТЭЛЭЙ БАРАХСАН!

Тонгорон хаһааны

Ыраастаммыт тэлэйдэри бакыаттарга биердин эрэттинэн утан, салгыһын таһааран баран тонгорулар. Тэлэй идирийбөт уонна түрөһөһөк ирэр буолан, бу ньыма таһыһааһа, оттон буһаран тоноруу олус түбүктүк. Ньуор балыгы (тугунуогу) маһык харайар ордук.

Тэлэйтөн галубцы

Тэлэйи луугу кытары ыһаарыһыабыт, туустуубут, чочунаахтыбыт. Сойутабыт. Хашпыаста сэбирдэҕин иһин ууга утан сымһаан баран, онно тэлэйи ууран эрийбөт, оссо кыратык ириһи эбиһхэ сон. Миһыһэстик аһаан!

Сэбирдэх – сылаһыһан уугуу

Обуруоту «сетэххэ», эһини үүнүүтү саныар куһу. Кирдэһи дьэри соҕустук хаһан баран, халык сэбирдэһин халыһык кутан комһилэр. Аһы савэ сэбирдэх сыгыһан, хара буорга кубулуйуо, онон үүнээһи сипһэ сылаһа сыһан олгом үүнүүтү биэрэ.

Дингэрэлтэ сипһиттэ

СИБИЭҔЭЙДИИ ХАҔААНЫЫ

Моркуобу, сүбүөкүлэни

- Моркуобу, сүбүөкүлэни сууйбакка ыраастаан, кууриһан, моһоруон хаһарытар утан, салгыһан киирбөт тына ыһа саһан, умуһааха хороччу уурабыт. Дьэри, сөрүүн сиртэ бос ыһы ар дьэри сибигэй турар.

- Үчүгэйдик кууриһан баран моркуобу дьөһүс кууһа кутан кирдэһэ сыгыаран комон юмһөтхөһө, сир тонгор дьэри туох да буолбөт, сибигэй сыһар. Тэһелиһэ кирдэһиттэр комүүһэ эһи сон.



Обурсуу

- Кыра тына кырбаан, кураһаһа таһаһа ууран уугун обогторобут уонна салыһаан бакыаттарга кутан баран мас арыһтын таммалаһаан, морозилкаҕа утабыт. Маһык ньымаһан укуруобу, луугу, хашык баһарар обуруот аһын хаһаһылар.

- Тэһ юмһөйдөх бүтүн обурсуулары икки-үс дингэрэлтэх баанкаҕа туруору уурталаан, баанка ортотугар чүмэһи умтабыт. Чүмэһи салгыһан баарын туһары умайар, салгыһа бүтүһүгэ умуһар. Ону сөрүүн сиртэ уурут.

Куоһ туманы

Укуруобу, петруниканы уода, үүгөһийдэри сууйбакка харайар ордук. Буорун тэһөн кууриһыт уонна ыраас баанкаларга утуһаан, салгыһан киирбөтти курдук хашыһыабыт.

Хатаран

Биер тэһ юмһөйдөх моркуоп тордүн (көһөрөр оттүн) быһан, ыраастаан, сууйан-сотон баран, оргуйа турар ууга 1,5-2,5 мүнүүтэ буһарабыт. Сойбутун киһэ сипһыһэ тына быһаһаан, сиптэһэ ууран хаһарабыт.

Буһаран

Сүбүөкүлэни фольгаҕа биер-биер сууһаан баран, духуонкаҕа буһарабыт. Сымһаһыһын киһэ таһааран фольгаһын тонгоробут. Ууга буһарыһыабыт сүбүөкүлэ битэмһинэ сураһан хаһар, өһөн бу ньыма быһан ордук.

Тонгорон

- Обурсууну салаакка бөлүһүмүр курдук кырбаан, бакыаттарга биер хонунан утуһаан морозилкаҕа тонгоробут, кыһын таһыһа таһарабыт. Туттар саһана киһэрэһэ дурһаһа

Айар аргыс



“Сага олох” хайнам анал сыйнарыгымта

Добор хошууна

(кэлсээн)

Сэмэн Туунашанан
Дэвсгэл.

кирэн, хоту баялагны ололтуу.

Ол ололор сирбит үйлээх саастыгтар түхэн да корбогох үрэхит түбэтэ этэ.

Ыам ыйын бүтүүтэ, элчинээр, арьсалаа хаардара харааран бүтэн эрлэинэ, дьукаах кысынынын Одыганын айыах хонуктаагыта дьоммут мунхаалаабыт күөлэрэгэр кыра балык кыайан тизлибэккэ хаалбытын сүгэ бардыбыт. Ол улуу күөл бийиги дьизбитигтэн башра-суожа биер кэс этэ.

Дьизбитигтэн 6-7 биррөгтэн бараат: “Арааһа мунаары ганныбыт. Күөлбүт бу туһунан этэ”, - дигэн, быһа хөлүйан, түгтэйт түхэн, араас сиринэн баран истибит. Тохтоон тула оттубүтүн ололтоон корокоро “ама мунар үһүбүт! Балыктаах сирбитигэр чүо да тийбэтэхит иһин, күөлү баһас буһа иһин” дигэн саһы-саһыны, иһинбит хоту былдаһан истибит.

Ити санаабыт бийиги эрлэхтэри дьэ сизгэн илгэтэ дуо! Балыгыта сүгэн, кичэ дьизбитигэр эргилбэккэ дьон барбытыгы, ити күн тура хааман, ыкса кичэ түн тыа ортолугар хонор буолуубут.

Сырдырын кытта туран: “Кэбис, дьизбитиги былдаһаахха, бу туһунан быһан коруох”, - дигэн хайысыныгыт хоту барлар-баран, хаамтар-хааман, дьэ букатын мунаш хаалдыбыт. Игинтэн ыла, күн даһаны тусна сиртэн тахсар, аһын сиртэ тийгэн кирэр курдук, онгон аан-ийэ дойдун сирдин-халыананын букатын чыһа аһын буһан кэстүбүтэ. Ошон, номох курдук, тасныт дьалкыйан, иһитиг ирэн хаалла. Дьэ ачык буолуу соро, ыран быстыны накааһа муннаахтары үйэ-хаһа туган барла. Ол сылдыан кур отонноон, онгондон эмэ сэркэй кылы сизгин булан аһаабыта буола сыртыгыбыт. Кор, ардай аһылаах бөрө обуреу сии тийэ хонноко, бүтүн тайах мүһэлэрин хааларыгыт ону булан тоһута сыһыан, сийлигэрин онон сизэ абыранан ылабыт. Хонор турдахыт ахын, онооһор куһаһан да ас кэстүбэт кыһалылаах күһүрэ кэлэн истилэр. Игинтик күһүртэн биеррөгтэригэр таас үрэхтэр эстэнэр, икки үрэх икки ардынаагы кичи маарга хаайтаран хаалдыбыт. Дьэ манна буола хоруйуу дьон кытаанаһа. Онооһор кур сибирлэх да, талы да хашыла дьизбэйлик кэстүбэт буола.

Мин дьизбитиги били балык сүгэ барарбар: “Балык хатырыктаан буһаран сизнилик”, - дигэн Кууһума ошонһор тобото кэстүбүт быһаһа баарын иһлэ калыпигинэ мас субатан кыһыйан сии сыһыбыт да, олох күомэйбитигэр барбат. Ол курдук таша субатын кыһыйан сии олорон, Ольга эрлэх харан оло сыста.

“Бу юрөгтэ олбүт ордук”, - дигэн Ольгам ошо аан мангай кыра ололуу ныккөрччи ытаахтаата. Кини, ошо ошо саһыгтар сылдыра. Сэрин буһаран

кытта эрэг тахсыбыта. Кэргэнэ ошо бэйтингөһөр дэр уолчан этэ. Кини Ольганы сүүһүрэн тийгэн сыбаайбалы ололдоһуна, армияжа ыгырыллар бөбикөгтөн иһлэни биертэрэ. Онон уол эрлэх, ойоһун кытта биер түүн биергэ утууаат, барыһа дин...

Онон кини, дэр дыктар, ити муну-сору хаһа мангайгытан минигиһөгөр уйуох тусгаах этэ. Ону баара ыгырыл-сонгуурун букатын кыаммаг буолан хаалла. Наһа ытаан-сонгоон, ыһыраас хараһын ошото бүтэйэ иһэн хаалан, устулан хараһа малдан барла. Ити сорууган, били малборуйбүт толугу бэйтэ аһыйах хонук иһигэр, иһини сизбит курдук, ыран-быстан, охоччу таргаран хаалаахтаата.

Аһынаар: “Син биер олол дьоммут”, - дигэн талынан хаалла. Мин ол айы: “Кэжэ, иһлэ дьомэ! Дьоммут кордүү сылдылара буолуо. Онон бүтүн-сарын буһан ылаахтара эбэтэр бэйэбин буһан кириһит”, - дигэн араастаан аһы тыһа саһыбын да, оһу истибит.

“Эн оноһуун - тусна, мин оноһуун - тусна”, - дигэн аһы букатын арахан, мэнээк аһа балыг бараары ыксаһар. Ити курдук дьүһүлэни, ити сиртэ, бийиги хаас да хонобут. Кэлиң, икки түүһтэ доһорум миниги быраһан, икки тоһуд күрлөбитин туган ылабын. Бастаан сыгар сирбитигтэн икки биррөгтэ холо-буһаах сиртэ тийгэн, ууга хаайтаран тураран, иккиһин хоһонубуттан уоран турат, сүүрэн күотан эрлэинэ экирэгтэн үрдүгэр түхэн тохтообун. Эрлэхтэжим сыһа, оло быстан, сүһөгөр кэлиң турбат буола сыста.

Бийиги, ол сыгар маарыг куоһар ууларыгар котор кэлэн, эһин бэйлэх күс үөрө мустан, саһа-иһэ боһону түһэрэн, кордүү-парыһы сылдыар буолулар. Бийигитэн букатын кыһаматтар, кыһыттан иһин, туган ылаах курдук чулаһабыт кичи котон күрүлүүһүр. Ити бэйлэх аһы, корбүтүн олол күнү санааһа, эбэтэр иһигтэн саһар биер куһу ололор кыах суоһун ойдоһоһо, аан дойдуга сордоох дууһаһар бийиги курдук буһабыт. Биер сүрлэх үчүгэй сыһаас күн, күн уотугар сыламанан сыһан баран, үрлэин, иһези хаалыг багтахман бэрийбитэ буола олорон балай да сүүмэх багтах үргэммити, илибэр ылан сыһыйан иһэн “туһа хашыг киһи” дигэн санаа баар буола. Онгон сизтэрэн, төрөбүт-үөкөгөбит Чураһчыбар, ошо буолан төрөөн улаһыт саһар, кыраһый аһаас тоһүрүк кэлүгитин кыһыгыгар күс таһаан түһэр наһыгыгар тиргэ, чаархаан иһтэрин санаан ылым. Утаагы соһуе буһан баран, тоһүрүчү туттаһа, тиргэ туһаһан сажа туһаһы хаһан бүтүрүм.

Ольга, кор эрэ! Багтахыгтан туһах хаттым, иһингөһи ууларга түһөр кустарга тиргэ иһтэн коруох, - дигини.

Олуоха Ольгам:

Ча, иһтэх, - дигэн олох сизигтэ

суоһунан үрдүгтэн соһүтүр. Дьэ, ошон мин тиргэ хаһан бардым. Куйаһам ылаһаран кэрибэккэ бижэ туһаһы хаһа оһустум. Мин сизим быстан эрэр этэ. Ошон сор боһонон оокойо сылдыан, бижэ тиргэни иһтэн баран, аһаһан күһүм-күлэһим эстэн, тийгэн кэлэн доһорбун кууһан баран утууан хаһабыт.

Ыам ыйын бүтүүтүнөһи сыһаас күн кирэн эрлэинэ тураң, тиргэбин корбүтүм, икки күс иһтэн оро моһо ололор эби. Оһно үөрбүтүм курдук үөрүүнү төрөөн баран билбөтүх курдук буолбүт тини! Ол кустарбын иһлэ кэлэн, дьизбитигтэн тахсарыгылар ыдыгт соһуураһым оһолугар буһари оһобун. Ол кустар эттэрэ, оччотонун хордуйбүт кэмтэ, кини саһан аһтын суох курдук күндү ас буһубута. Букатын быстан, соһуһан хаалыг доһорбун, онгон ол ылааран, сизэ килгэрин сүһүөгөр туруораһын. Манна сыһан иһкэни багтахылыгтан эһин үрлэин тиргэ иһтэһэн, сии элбэх куһу сизэ, аһыйах да буоллар күс ойһолэни, үрэхтэр ууһара тарыһан кичи, дойдубүт бу туһунан буһаарай доһо, эмнэ күһүрү-түүһүрү хааман сордоһобут. Кэжэ сылдыар таһаһыгт маска-оһо үһү тыһыһыһи, күн иһ-күн аһы бөйбигитигэр иһигтэ буһан иһтэ. Ити курдук соргон-сор, мунтан-мун кэлэн иһэр. Аһы ардах күһүрү-түүһүрү түһэн, харыһаан мунтаһар иһниһкэбит доһомун иһни сыһытан, уота суох хаалдыбыт...

Ити кэмтэ соһуруугтан дуу, хотугтан дуу уот турбуһун биллибит. Күн-ай кэстүбэт хойуу буруота ыһыһыйан турдаһына, бүтүн сии иһтэри сизэ иһэр аһаархайлаах орт уотугар тийгэн кэлибит. Уот сизэ барыт сиринэн сордоһон иһтэн, уокка хаайтаран дуу, хайһан дуу, олбүт кыһа таһа сиймэни буһан ону сизэ, күммүт хариаран иһни дьон хараһыһан коро түһэн ылаһыт. Тоһо баран иһтэһит айы сөһчонон киһи-суоһу сылдыабыгт сибикитэ букатын кэһийгн иһтэ. Туох аһтаах иһини киһи аһаһа үкэһмэтэх кыраман дойдун тугар тэһисити хашыһыһыт буоһуой?!

Дьонорбүт хаһан, хайдах кордүүлэрин туох билит-коруо биары? Эһнэ санаа-оһоо түһэн, кичи кордүү кыраһан барла. Доһорум буолуохсу аһы: “Олоһун да олоһун”, - дигэн талыһта. Онгон мин буһаһыһана: “Хашы олүү бэйтэ харыймар дьори муһаһан коруох”, - дигини. Хашаһай таас дьаһыгтэ эһтүрүр, хаша барарыгыт, хайдах буоһарыгыт быһаарыммакка, мунгаһы-мунгаһы, сыһыһан кэһиситиги.

Хотугу дойдун күнэ букатын кирбэккэ тула эргийэр буһа. Хайһы-үйгэ күн-дыһа аһсаһын сүтэрит дьон очо түүн-күһүе диги арааран да быһаарбат кэригэ буолан хашыһыт... Эһнэ бөйбөйбигитин кытта куустуһан баран, утуйдубут... Арый уһуктан кэһитим доһорум суох. Туран, кордүү бараары тыһан эрлэхинэ, доһорум иһтэһиттэн кэлэн эргитэ тарла.

(Салыһыгтын И.Е. Фелдесен “Чураһчы аһаархайа” 1993 с. кичигэ 248-252 сирлэригэр буһан наһааһыгтын сөһ).

Балаһаны бөһмөгтө С. ЖЕДУРИНСКЭЙ.

Роман ошонһордоһоһо били болүүн хоммут хонһолоро, болүдлөкэ тийгэн баран, ойүүн таһаһаһаах киһилэрэ, утуһары ололдоһторуна, дьэ сирэй -харах, таһас-саһа боһо буһан, кирэн кыһа.

Курчатов! Бу хайдах буолуу? Тоһо болүдлөкэ тийбэккэ тоһунуу?

диги. Роман ошонһор кичитин тула эргийт-эргийт, үрүт-үрдүгэр ыйытар.

Ээ, ошонһоһор! Саһарыма, бижэ сии устата тоһтору-таары тизгэн орох онорбүт суолбар, киһи кэһийик, бүтүн күн устата муһан түнклэийдик буолбат дуо? Туох аһтаах сизтэ сылдыан, ити уот сизбит куруһун кэстэригэ буолла? Эһни түһүккүт уота, ити күөл уһуортан күндэһэн кэстүбэттэ буоллар, бу түүн, маһа-оһо суох сиртэ тийгэн оһуох эһим...

Курчатов олол олүү айаһар кирэн иһэн тоһо кичит киһилин сүһхара туттан турла.

Мунар дьон күн накааһа дьончигэр, - диги Роман ошонһор эрлий корбүт киһини иһ сүрэгиттэн аһыһар.

Роман кэргэнэ Сөдүөрэ, күрэнсизин эрэр багтахтаах, эр киһилин эрлэһэй кичи хараһаах, сүрлэх хонук, эһтэһэй куһаһтаах, бачча кырдьаһар дьэри коһо уһуохтаах, уһун курбуу эмэхсин.

Ыйы ыйдаан мунар баар буолар. Биер күн чэрлэтигэр муһуута киһи кон туһанара хайдах эрэ иһтэххэ оһуе куһаһан. Буоһаары буолан дэр киһи, - диги-диги, чэй тутан, Курчатовы оһуолга ыһыра.

“Ээ, эн эрлэхтэ хаһан муһаһын киһи эрлий биллэн дуо? Бийн эһтэһэ дьыһа, хотонһоһох балаһанын икки ардыһар аһа муһуон дуо? Аһа мунар баарын иһни хаша сир отон муһуоххунуй?” диги, Курчатов иһигэр сүрлэхтик оһүрэгтэ-оһүрэгтэ, хордуй-буһа бөрө буһан, аһыһаах аһаһыһы үрүт-үрдүгэр хашыһыһы оһордо.

Биер мунта сылдыабыт, биер олүүнү корсүбүт тэнэ дьон, хаһа, эһни бэйбэит кэһестин. Мин үө киһигэ уһуууу. Дьалгэһх Роман ошонһор иһтэһиттэн туораан оронугар тийгэн сытта.

Чэ ол мин эрлэхтэ, киһи сыһыйаргыһах курдук, уһуһук муһа сылдыабыт муннааһын. Аһыһыһан кичи санааһаһыһа, хайдах тыһыһах ордоммун бар-дьоммутугар эргийэн кирбиһит буолла? Дьон-сэртэ да ол курдук бөккөһиһир. Эмэхсин хамсаһыгар таһах урууһан тардан наһаһыгар. Уһаһа: - баһар, онооһуу эрлий-мунуу очо сордоох буоһуу суоһа эһитэ буоһуу, доһорум киһилин хоһуун уоһа туһуурулаах доһор эһитэ буоһуулар. Иһтэххин баһарар буоһаһыһана, чэ, мин кэһестэ да корууу. Эн санаһа-иһтэ суох иһтэн оһор. Оһно корбүт эрлийн биллигин санааһаһыһана сүрөгим туһуһаһа. Онон, эн оһуе соһуһан-оһүрэн, долугууа!

Сөдүөрэ эмэхсин бараһсан, сөһ буола-буола соһбүт чэйиттэн иһэн кэһитэ-кэһитэ, ирэн-хорон олорон, сүрлэх наһаһаһа кэһестэн кирэн барла.

- 194... сылдааһа, сэрин үгэһин турдаһына, ыһаһа кирбит хатыһ чаһаһаһа Чураһчыгтан ол дьыһ от үһүмүһэ, үгэе ыһа кэһестэн коһон

